



# Premiers mots, premiers propos en lingala

## Dictionnaire français-lingala - M

**maigrir** (v. intr.) (verbe intransitif)

-**konda** (v. intr.) (vebe intransitif)

Papa a beaucoup maigri.

Tata akondi mingi.

**main (la)** (n. fém.) (nom féminin)

**loboko** (n.) (nom) , pluriel : **maboko**

**maintenant** (adv.) (aderbe)

**sikoyo** (adv.) (adverbe)

Que fais-tu maintenant ?

Ozali kosala nini sikoyo ?

**mais** (adv.) (aderbe)

**kasi** (adv.) (adverbe)

Je suis allée la voir, mais elle n'était pas chez elle.

Nakendeki kotala ye, kasi azali na ndako te.

**maison (la)** (n. fém.) (nom féminin)

**ndako** (n.) (nom) , pluriel : **bandako**

Les enfants sont dans la maison.

Bana bazali na ndako.

**mal** (adv.) (aderbe)

**mabe** (adv.) (adverbe)

Il a mal agi.

Asalaki mabe.

**manger** (v. tr.) (verbe transitif)

-**lia** (v. tr.) (verbe transitif)

J'ai mangé des haricots.

Nalie madesu.

**manger gloutonnement : -dunda** (v. intr.) (vebe intransitif)

Tu manges vraiment gloutonnement.

Odundi mpenza.

**mangue (la)** (n. fém.) (nom féminin)

**lingolo** (n.) (nom) , pluriel : **mangolo**

**manquer de** (v. tr.) (verbe transitif)**-zanga** (v. tr.) (verbe transitif)

Il me manque dix makuta.

Nazangi makuta zomi.

**marchander** (v. tr.) (verbe transitif)**-kakola** (v. tr.) (verbe transitif)

Au marché, j'ai marchandé ces assiettes.

Na zando nakakoli basani oyo.

**marché (le)** (n. masc.) (nom masculin)**zando = zandu** (n.) (nom)**marcher** (v. intr.) (verbe intransitif)**-tambola** (v. intr.) (vebe intransitif)

L'enfant commence à marcher.

Mwana abandi kotambola.

**margarine (la)** (n. fém.) (nom féminin)**manteka** (n.) (nom)**mari (le)** (n. masc.) (nom masculin)**mobali** (n.) (nom) , pluriel : **babali, mibali**

C'est mon mari.

Azali mobali na ngai.

**mariage (le)** (n. masc.) (nom masculin)**libala** (n.) (nom) , pluriel : **mabala**

J'ai acheté de nouveaux vêtements pour le mariage de Solange.

Nasombi bilamba ya sika mpo na libala ya Solange.

**marier (se)** (v. pron.) (verbe pronominal)[prendre femme / homme] **-bala** (v. intr.) (vebe intransitif)

Mbiffe s'est mariée.

Mbiffe abali.

[l'un l'autre] **-balana** (v. réc.) (verbe réciproque)

Mbiffe et Dido se sont mariés.

Mbiffe na Dido babalani.

**matin (le)** (n. masc.) (nom masculin)**ntongo** (n.) (nom)

le matin

na ntongo

**mauvais** (adj.) (adjectif)**mabe** (adj.) (adjectif)

C'est une mauvaise personne.

Azali moto mabe.

**me** (pron. pers. comp.) (pronom personnel complément)**ngai** (pron. pers. comp.) (pronom personnel complément)

Il m'a donné de l'argent.

Apesi ngai mbongo.

**médecin (le)** (n. masc.) (nom masculin)**monganga** (n.) (nom) , pluriel : **baminganga****médicament (le)** (n. masc.) (nom masculin)**nkisi = kisi** (n.) (nom)**médisances (les)** (n. plur.) (nom pluriel)**songisongi** (n.) (nom)**même** (adj. indéf.) (adjectif indéfini)**moko** (adj. indéf.) (adjectif indéfini)

Je l'ai vu lui-même

Namonaki ye moko.

**mensonge (le)** (n. masc.) (nom masculin)**lokuta** (n.) (nom)

Tu mens !

Lokuta na yo !

**mer (la)** (n. fém.) (nom féminin)**mbu** (nom collectif) (nom collectif)**merci (le)** (n. masc.) (nom masculin)**botondi** (n.) (nom)

Merci !

Botondi !

**mère (la)** (n. fém.) (nom féminin)**mama** (n.) (nom) , pluriel : **bamama****mettre** (v. tr.) (verbe transitif)**-lata** (v. tr.) (verbe transitif)

J'ai mis un pagne.

Nalati liputa.

**mettre** (v. tr.) (verbe transitif)

**-tia** (v. tr.) (verbe transitif)

Mets les affaires dans le panier.

Tia biloko na ekolo.

**mettre la table** (v. tr.) (verbe transitif)

**-sala mesa** (v. tr.) (verbe transitif)

J'ai mis la table.

Nasali mesa.

**mille** (adj. num.) (adjectif numéral)

**nkoto** (adj. num.) (adjectif numéral)

deux-mille

nkoto mibale

**mince, maigre** (adj.) (adjectif)

**moke** (adj.) (adjectif)

**mois (le)** (n. masc.) (nom masculin)

**sanza** (n.) (nom)

**monter** (v. intr.) (verbe intransitif)

**-mata** (v. intr.) (vebe intransitif)

monter en voiture

komata na motuka

**montrer** (v. tr.) (verbe transitif)

**-lakisa** (v. tr.) (verbe transitif)

Montre moi ta voiture.

Lakisa ngai motuka na yo.

**morve (la)** (n. fém.) (nom féminin)

**miyoyo** (n.) (nom)

**mouche (la)** (n. fém.) (nom féminin)

**nzinzi** (nom collectif) (nom collectif)

**mourir** (v. intr.) (verbe intransitif)

**-kufa** (v. intr.) (vebe intransitif)

Il est mort.

Akufi.

**moustique (le)** (n. masc.) (nom masculin)

**ngungi** (nom collectif) (nom collectif)

**mouton (le)** (n. masc.) (nom masculin)

**meme** (n.) (nom) , pluriel : **bameme**

## A propos de cette page

| Page valide XHTML (extended hypertext markup language) 1.0 Strict CSS2 (cascading style sheet) |  
Creative commons licence | Contact |

